

Frankfort, Kentucky

In the Spring:

Last Occurrence of...	10% chance	20% chance	30% chance	40% chance	50% chance	60% chance	70% chance	80% chance	90% chance
16°F	Mar 19	Mar 12	Mar 6	Mar 2	Feb 28	Feb 23	Feb 19	Feb 13	Feb 7
20°F	Mar 29	Mar 23	Mar 18	Mar 14	Mar 11	Mar 7	Mar 3	Feb 28	Feb 21
24°F	Apr 9	Apr 3	Mar 31	Mar 27	Mar 24	Mar 21	Mar 18	Mar 13	Mar 7
28°F	Apr 21	Apr 15	Apr 11	Apr 8	Apr 4	Apr 1	Mar 29	Mar 25	Mar 20
32°F	May 4	Apr 28	Apr 23	Apr 20	Apr 17	Apr 14	Apr 10	Apr 6	Apr 1
36°F	May 14	May 8	May 4	May 1	Apr 28	Apr 24	Apr 21	Apr 18	Apr 13

Examples: There's only a 10% chance of the temperature falling to 16°F or less after March 19. The average date for the last 16°F temperature is February 28. Climatologically speaking, there's still a 90% chance of falling to 16° after February 7.

In the Autumn:

First Occurrence of...	10% chance	20% chance	30% chance	40% chance	50% chance	60% chance	70% chance	80% chance	90% chance
16°F	Nov 22	Nov 29	Dec 1	Dec 5	Dec 8	Dec 12	Dec 17	Dec 22	Dec 28
20°F	Nov 8	Nov 16	Nov 21	Nov 25	Nov 29	Dec 1	Dec 4	Dec 9	Dec 16
24°F	Oct 28	Nov 2	Nov 6	Nov 10	Nov 14	Nov 18	Nov 22	Nov 27	Dec 2
28°F	Oct 18	Oct 23	Oct 27	Oct 30	Nov 2	Nov 5	Nov 8	Nov 12	Nov 18
32°F	Oct 7	Oct 12	Oct 16	Oct 19	Oct 22	Oct 24	Oct 27	Oct 31	Nov 5
36°F	Sep 29	Oct 3	Oct 6	Oct 8	Oct 11	Oct 13	Oct 16	Oct 20	Oct 25

Examples: There's a 10% chance that the temperature will fall to 16°F before November 22. The average date for the first 16°F temperature is December 8. Climatologically speaking, there is a 90% chance that we will have fallen to 16°F by December 28.

1981-2010 Normals